



NASARENE ASAFO NO AHYENSODEE A ESI YEN

## GYIDIE SO DUA

1

AHYENSODEE A EDI KAN

### OKOROSA NYAME

Yegyegye Onyankopɔn koro a ɔwɔ ho daa na ɔnni awiee no di. Ono na ɔbɔɔ adee na ɔye wiasɛ sodifoɔ. Ɔye adee nyinaa so tumfoɔ. Onyame ye kronkron wɔ n'akwan nyinaa mu. Ne hann ne ne dɔ ye kronkron. Onyankopɔn ye onyame baasa koro, ɔba ne Honhom Kronkron no.

Genesis 1; Leviticus 19:2; Deuteronomy 6:4-5; Isaiah 5:16; 6:1-7; 40:18-31; Matthew 3:16-17; 28:19-20; John 14:6-27; 1 Corinthians 8:6; 2 Corinthians 13:14; Galatians 4:4-6; Ephesians 2:13-18; 1 John 1:5; 4:8

2

AHYENSODEE A ETɔ SO MMIENU

### YESU KRISTO

Yegyegye Yesu kristo di, deɛ ɔtɔ so mmienu wɔ Onyame ɔkorosa no mu, a ɔne Agya no ye koro. Ɔbeyee Onipa a enam Honhom kronkron so maa ɔbabunu Maria woo no. Yesu nye Onyankopɔn a ɔdaneɛ ne ho sɛ onipa. Na mmom ɔye Onyame preko ne onipa nso preko: baanu kabom ye baako, eno ne Onyankopɔn ne onipa.

Yegyedi sɛ Yesu Kristo wu maa yen bɔne na ɔde ne nipadua a eyɛ pɛ no sɔre firii awufoɔ mu. Ɔforo kɔɔ soro a ɔredi ma yen.

Matthew 1:20-25; 16:15-16, Luke 1:26-35; John 1:1-18; Acts 2:22-36; Romans 8:3, 32-34; Galatians 4:4-5; Philippians 2:5-11; Colossians 1:12-22; 1 Timothy 6:14-16; Hebrews 1:1-5; 7:22-28; 9:24-28; 1 John 1:1-3; 4:2-3, 15

## 3

## AHYENSODEE A ETŌ SO MMIENSA

**HONHOM KRONKRON**

Yegye Honhom kronkron no di, dee ɔtɔ so baasa wɔ Onyame ɔkorosa no mu, a ɔgu so reye Kristo Asafo no mu adwuma. Ɔbu wiase aten wɔ wɔn bɔne mu na wɔn a wasakyera na wɔgyedie no wama wɔn anya nkwa foforɔ. Ɔte agyidifoɔ ho na ɔkyere wɔn nokware a ewɔ Yesu mu.

John 7:39; 14:15-18, 26; 16:7-15; Acts 2:33; 15:8-9; Romans 8:1-27; Galatians 3:1-14; 4:6; Ephesians 3:14-21; 1 Thessalonians 4:7-8; 2 Thessalonians 2:13; 1 Peter 1:2; 1 John 3:24; 4:13

## 4

## AHYENSODEE A ETŌ SO NNAN

**TWERE KRONKRON NO**

Yegye Twere no di se efiri Onyankopɔn home mu. Nwoma aduasia nsia (66) a ewɔ Twere no mu no nyinaa firi Onyankopɔn home mu. Na ekyere yen dee ehia fa yen nkwagyee ho. Etwa se yen gyidie ahyensodee no fapem gyina Twere kronkron no so.

Luke 24:44-47; John 10:35; 1 Corinthians 15:3-4; 2 Timothy 3:15-17; 1 Peter 1:10-12; 2 Peter 1:20-21

## 5

## AHYENSODEE A ETŌ SO NUM

**BɔNE**

Yegyedi se enam Adam ne Eve asoɔden so na bɔne baa wiase. Enam wɔn bɔne so na owuo baa wiase. Yegyedi se bɔne gu ahodoɔ mmienu: Adam ne Eve bɔne a wɔwɔo yen wɔm ne yen ankasa yen bɔne a yeyɔ.

Yegyedi se enam Adam ne Eve bɔne no so maa wɔwɔo nnipa nyinaa wɔ bɔne mu. Saa bɔnesu yi te yen ntam firi tenenee a na eda Onyankopɔn ne nnipa ntam no ho. Yawu wɔ honhom mu ama eno nti ema yekɔ so ara ye bɔne. Yegyedi se Adam ne Eve bɔnesu no tena Okristoni akoma mu kɔsi se Honhom kronkron mu asubɔ no bɛte ne ho. Nsonsonye da Adam ne Eve bɔne no ne bɔneye ntam. Yen mu akɔnnɔ na ema yeyɔ bɔne. Ɔmmu yen aten wɔ Adam ne Eve bɔne ho kɔsi se yebepo Onyankopɔn asem.

Yen ankasa yen bɔne ne se yebebu Onyankopɔn mmara a yenim no soɔ. Dee ɔnim papa na ɔnye no eye bɔne ma no. Nsonsonye da bɔne ne mfomsoɔ anaa dee adwene nmasoɔ na yaye so, na eno na ema yehwease se nnipa. Nanso, yen suban ne yen

nneyɔɛ a ɛne Kristo Honhom bɔ abira no yɛ bɔne. Ɛno na yɛfrɛ no Honhom mu bɔne. Yɛn ankasa yɛn bɔne no gyina sɛ yerebu ɔɔ mmara no so ne gyedie a yenni wɔ Yesu Kristo mu.

Adam ne Eve: Genesis 3; 6:5; Job 15:14; Psalm 51:5; Jeremiah 17:9-10; Mark 7:21-23; Romans 1:18-25; 5:12-14; 7:1-8:9; 1 Corinthians 3:1-4; Galatians 5:16-25; 1 John 1:7-8

Yɛn ankasa Bɔne: Matthew 22:36-40 (with 1 John 3:4); John 8:34-36; 16:8-9; Romans 3:23; 6:15-23; 8:18-24; 14:23; 1 John 1:9-2:4; 3:7-10

## 6

### AHYENSODEE A ETɔ SO NSIA

## MPATA

Yɛgyedi sɛ Yesu Kristo hunuu amane, hwiee ne mogya gui na ɔwui wɔ asenua no so de tuaa yɛn bɔne ho ka koraa. Yei ne mpata no, na yei ne yɛn nkwagyɛ fapem Yesu wu maa nnipa nyinaa. Ɔma mmɔfra ne wɔn a wɔntumi nnwene mma wɔn ho no nkwagyɛ. Ɛwɔ sɛ wɔn a aka no Sakyera wɔn adwene na ɔgyedie ansa na wanya nkwagyɛ.

Isaiah 53:5-6, 11; Mark 10:45; Luke 24:46-48; John 1:29; 3:14-17; Acts 4:10-12; Romans 3:21-26; 4:17-25; 5:6-21; 1 Corinthians 6:20; 2 Corinthians 5:14-21; Galatians 1:3-4; 3:13-14; Colossians 1:19-23; 1 Timothy 2:3-6; Titus 2:11-14; Hebrews 2:9; 9:11-14; 13:12; 1 Peter 1:18- 21; 2:19-25; 1 John 2:1-2

## 7

### AHYENSODEA A ETɔ SO NSON

## ADOM A ƐDI NKWAGYEE ANIM

Yɛgyedi sɛ Onyankopɔn bɔɔ obiara sɛ ne nsesoɔ. Ɔfa baako a ɛkyerɛ yei ase ne sɛ, onipa biara wɔ ho kwan sɛ ɔbeyɛ papa anaa bɔne. Yei na yɛfrɛ no papa ne bɔne mu nyiyimu. Ɛnam Adam ne Eve bɔne no nti, w'awo nnipa nyinaa wɔ bɔne mu na wɔn ankasa ntumi mfiri wɔn pɛ mu mma Onyankopɔn nkyɛn anaa ntumi nyɛ papa nnye wɔn ho nkwa, ɛno nti yɛgyedi sɛ Onyankopɔn adom a ɛfiri Yesu Kristo mu no, yanya no kwa na ɔde ama nnipa nyinaa. Saa adom yi na ɛboa ma onipa biara twe ne ho firi bɔne mu kɔ tenenee mu, sɛ ɔbenya fakye wɔ Yesu Kristo mu na wanya ahotɛ afiri bɔne mu, na watena ase wɔ ɔkwan a ɛsɔ Onyankopɔn ani na wagye no atum.

Yɛgyedi sɛ wɔn a wanya nkwagyɛ na wate wɔn ho no betumi asane afiri gyidie no ho na wakɔyɛ bɔne. Sɛ wansesa wɔn adwene amfiri wɔn bɔne ho a wɔbeyera a wɔnni anidasoɔ biara.

Onyankopɔn suban so ne ne suban mu: Genesis 1:26-27; 2:16-17; Deuteronomy 28:1-2; 30:19; Joshua 24:15; Psalm 8:3-5; Isaiah 1:8-10; Jeremiah 31:29-30; Ezekiel 18:1-4; Micah 6:8; Romans 1:19-20; 2:1-16; 14:7-12; Galatians 6:7-8

Obiara ntumi mfiri naho ɔden mu nnyɛ papa: Job 14:4; 15:14; Psalms 14:1-4; 51:5; John 3:6a; Romans 3:10-12; 5:12-14, 20a; 7:14-25

Adom a ɔde ma kwa ne gyidie mu nwuma: Ezekiel 18:25-26; John 1:12-13; 3:6b; Acts 5:31; Romans 5:6-8, 18; 6:15-16, 23; 10:6-8; 11:22; 1 Corinthians 2:9-14; 10:1-12; 2 Corinthians 5:18-19; Galatians 5:6; Ephe 2:8-10, Philippians 2:12-13; Colossians 1:21-23; 2 Timothy 4:10a; Titus 2:11-14; Hebrews 2:1-3; 3:12-15; 6:4-6; 10:26-31; James 2:18-22; 2 Peter 1:10-11; 2:20-22.

## 8

## AHYENSODEE A ETɔ SO NWɔTWE

## ADWENSAKYERA

Yegyedi sɛ, ɛsɛ sɛ obiara sesa n'adwene firi bɔne ho ansa na wanya nkwagyɛɛ. Adwensakyera ne sɛ ʔ wobɛfiri w'akoma mu asesa w'adwene. Egyina sɛ wobɛnu wo ho na wafiri wopɛ mu atwe wo ho afiri bɔne mu. Eyɛ ahasɛm, ɛfiri sɛ yɛn nyinaa yɛn nneyɔɛɛ ne yɛn adwene mu no yɛyɛ adebɔneyɛfoɔ. Honhom Kronkron adom no boa obiara a ɔpɛ sɛ ɔsakyera na ɔnya Onyankopɔn mmɔborɔhunu sɛdeɛ ɛbeyɛ a ɔbɛnya fafiri ne Honhom mu na wabɔ abrabɔ pa.

2 Chronicles 7:14; Psalms 32:5-6; 51:1-17; Isaiah 55:6-7; Jeremiah 3:12-14; Ezekiel 18:30-32; 33:14-16; Mark 1:14-15; Luke 3:1-14; 13:1-5; 18:9-14; Acts 2:38; 3:19; 5:31; 17:30-31; 26:16-18; Romans 2:4; 2 Corinthians 7:8-11; 1 Thessalonians 1:9; 2 Peter 3:9

## 9

## AHYENSODEE A ETɔ SO NKRON

## BEMBUO, AWOFORɔ NE ABAYɛ

**Bembuo:** Yegyedi sɛ wɔn a wɔgyɛ Awurade Yesu Kristo die sɛ Awurade ne Agyenkwa no, w'abu wɔn bem.

**Awoforɔ:** Yegyedi sɛ Onyankopɔn firi nepɛ mu wo wɔn a wasakyera na wafa Yesu sɛ wɔn wura ne wɔn agyenkwa no, ɔma wɔn honhom mu nkwa foforɔ ne esu foforɔ. Yei ne awoforɔ. Saa abrabɔ foforɔ yi yɛ gyedie, ɔɔ, ne setie ma Onyankopɔn.

**Abayɛ:** Yegyedi sɛ Onyankopɔn a ɔfiri nepɛ mu bu agyidifoɔ bem na ɔwo wɔn foforɔ no gye wɔn tum sɛ ne mma de wɔn bɛka Onyankopɔn abusua no ho.

Saa nnoɔma mmiensa yi (bembuo, awoforɔ ne abayɛ) ne nyinaa si berɛ korɔ no ara mu. Saa nnoɔma mmiensa yinom gyina yɛn adwensakyera ne yɛn gyidie a ɛwɔ

Kristo mu no so. Na Honhom Kronkron no di yen ho adanseε se Onyankopɔn adi saa nnwuma yinom awie.

Luke 18:14; John 1:12-13; 3:3-8; 5:24; Acts 13:39; Romans 1:17; 3:21-26, 28; 4:5-9, 17-25; 5:1, 16-19; 6:4; 7:6; 8:1, 15-17; 1 Corinthians 1:30; 6:11; 2 Corinthians 5:17-21; Galatians 2:16-21; 3:1-14, 26; 4:4-7; Ephesians 1:6-7; 2:1, 4-5; Philippians 3:3-9; Colossians 2:13; Titus 3:4-7; 1 Peter 1:23; 1 John 1:9; 3:1-2, 9; 4:7; 5:1, 9-13, 18

## 10

### AHYENSODEE A ETɔ SO DU

## OKRISTONI KRONKRONYE NE AKOMAMUTEE

Yegyedi se ahotε ye Onyankopɔn adwuma a εsesa agyidifoɔ de wɔn kɔ Yesu nsesoɔ mu, Honhom Kronkron no de mmere na ewie saa Onyankopɔn adom no. Ehyε aseε wɔ awofoforoɔ mu (a ene bembuo a εsi bere korɔ no ara mu). Yei ne akomamutee a edi kan. Etoam kɔsi akomamutee a etɔ soɔ ne Honhom kronkron no dwumadie a etɔ kɔ so kɔsi se ɔma agyidifoɔ ye pε. Ekɔwie wɔ animuonyamhyε mu, saa mmere no na yasesa abeyε se ne ba no suban. Yegyidi se awofoforoɔ akyi no Onyankopɔn toa so ye agyidifoɔ mu adwuma kɔsi se wɔbεma w'ade wɔn ho afiri Adam ne Eve bɔne no ho. Enam Honhon kronkron asubɔ no so εma akomamutee wie pεye, εno na wɔfrε no Honhom kronkron mayε. Akomamutee no gyina nimdee mmienu so: (1) εte yen akoma mu firi bɔne ho. (2) εma ɔgyidini no tumi ma ɔsom Onyankopɔn wɔ abrabɔ pa mu. Enam Yesu Kristo wuo no so na εma yεnya akomamutee. Honhom Kronkron ne yen honhom di adanseε se wate yen ho na wahyε yen akoma ma. Saa nimdee yi na wama no din ahodoɔ bi te se: Kristoni pεye, ɔɔ mapa, akomamutee, Honhom kronkron asubɔ, Honhom kronkron m'ahyε, nhyira mayε, okristoni Kronkronyε. Yegyedi se nsonsonyε pefee da akomamutee ne onipa suban ho. Akomamutee si prεko pε. Onipa suban pa a ɔbenya no gyina se ɔrenyini wɔ honhom mu.

Yegyedi se obi a n'akoma mu atεε no wɔ Onyame mu pεpa se ɔbenyini wɔ adom mu se Kristo seso suani. Kristo mu nyini nnye ɔhyε na mmom εtwa se ɔde ntoboaseε nya honhom mu nteteε se dee εbama wase Kristo. Wɔn a wanyε wɔn honhom mu adwuma no sεε wɔn adansedie na Onyankopɔn adom a εwɔ wɔn abrabɔ mu no beyε basaa na awieε wayera. Mmere a yede yen ho rehyε adom nnwuma te se - ayɔnkofa, Honhom mu nteteε, ne Awurade adidie ne Asubɔ, - εma agyidifoɔ nyini wɔ adom mu ma wɔde akoma pa dɔ Onyankopɔn ne afoforoɔ.

Jeremiah 31:31-34; Ezekiel 36:25-27; Malachi 3:2-3; Matthew 3:11-12; Luke 3:16-17; John 7:37-39; 14:15-23; 17:6-20; Acts 1:5; 2:1-4; 15:8-9; Romans 6:11-13, 19; 8:1-4, 8-14; 12:1-2; 2 Corinthians 6:14-7:1; Galatians 2:20; 5:16-25; Ephesians 3:14-21; 5:17-18, 25-27; Philippians

3:10-15; Colossians 3:1-17; 1 Thessalonians 5:23-24; Hebrews 4:9-11; 10:10-17; 12:1-2; 13:12; 1 John 1:7, 9

“Okristoni pɛyɛ,” “ɔdɔ amapa”: Deuteronomy 30:6; Matthew 5:43-48; 22:37-40; Romans 12:9-21; 13:8-10; 1 Corinthians 13; Philippians 3:10-15; Hebrews 6:1; 1 John 4:17-18

“Akomamuteɛ”: Matthew 5:8; Acts 15:8-9; 1 Peter 1:22; 1 John 3:3

“Honhom Kronkron mu asubɔ”: Jeremiah 31:31-34; Ezekiel 36:25-27; Malachi 3:2-3; Matthew 3:11-12; Luke 3:16-17; Acts 1:5; 2:1-4; 15:8-9

“Nhyira mayɛ mu”: Romans 15:29

“Okristoni kronkron yɛ”: Matthew 5:1-7:29; John 15:1-11; Romans 12:1-15:3; 2 Corinthians 7:1; Ephesians 4:17-5:20; Philippians 1:9-11; 3:12-15; Colossians 2:20-3:17; 1 Thessalonians 3:13; 4:7-8; 5:23; 2 Timothy 2:19-22; Hebrews 10:19-25; 12:14; 13:20-21; 1 Peter 1:15-16; 2 Peter 1:1-11; 3:18; Jude 20-21

## 11

### AHYENSODEE A ETɔ SO DUBAAKO

## ASɔRE NO

Yɛgyedi sɛ asɔre no yɛ abusuakuo a ɔpae mu ka sɛ Yesu Kristo ne Awurade. Asɔre no yɛ nnipa a ɔne Onyankopɔn akɔ apam a wabɛyɛ foforɔ wɔ Yesu Kristo mu. Asɔre no yɛ Yesu nipadua a Honhom Kronkron no nam Asem no so afre wɔn. Onyankopɔn nam asɔre no so da ne dwumadie adi a ebi nom ne nkabomsom, ayɔnkofa, sɛ yereka Onyankopɔn Asem, sɛ yede yen ho rehyɛ nnwuma Kronkron mu, ne sɛ yɛbɛhyɛ yen ho nkuran.

Asɔre no botae ne sɛ yene afoforɔ bɛkyɛ Kristo mu dwumadie sɛ wɔbɛgye na waka wiase abomu wɔ Honhom ne tumi mu. Asɔre no dwumadie no wie pɛyɛ wɔ mmere a wɔreyɛ ebinom asuafoɔ a enam asemɔpaka mu, adesua mu, mmɔborɔhunu, aten tenenee, na yeredi Onyankopɔn ahennie no ho adansese.

Asɔre no da no adi sɛ Onyankopɔn fre nnipa bi de ɔsom nnwuma sononko bi hyɛ wɔn nsa sɛdeɛ ebɛyɛ a ne tirimpɔ bɛda adie. Asɔre no tena Onyankopɔn mmara ase sɛ ɔretwɛn Awurade Yesu Kristo animuonyam mmaɛɛ.

Exodus 19:3; Jeremiah 31:33; Matthew 8:11; 10:7; 16:13-19, 24; 18:15-20; 28:19-20; John 17:14-26; 20:21-23; Acts 1:7-8; 2:32-47; 6:1-2; 13:1; 14:23; Romans 2:28-29; 4:16; 10:9-15; 11:13-32; 12:1-8; 15:1-3; 1 Corinthians 3:5-9; 7:17; 11:1, 17-33; 12:3, 12-31; 14:26-40; 2 Corinthians 5:11-6:1; Galatians 5:6, 13-14; 6:1-5, 15; Ephesians 4:1-17; 5:25-27; Philippians 2:1-16; 1 Thessalonians 4:1-12; 1 Timothy 4:13; Hebrews 10:19-25; 1 Peter 1:1-2, 13; 2:4-12, 21; 4:1-2, 10-11; 1 John 4:17; Jude 24; Revelation 5:9-10.

## 12

## AHYENSODEE A ETŌ SO DUMMIENU

**ASUBŌ**

Yegyedi sɛ Okristoni asubŌ yɛ adeɛ a ɛho tɛɛ a Yesu Kristo hyɛɛ sɛ yɛnyɔ. Eyɛ nsɛnkyɛɛne a ɛda adi sɛ onipa bi agye nnoɔmpa a ɛfa Yesu Kristo mpata no atom na wapae mu aka ne gyidie a ɛwɔ ne mu sɛ Yesu yɛ Agyenkwa. AsubŌ no kyerɛ yɛn sɛ onipa bi firi ɔpɛ pa mu sɛ ɔbedi Yesu akyi wɔ setie ne teneneɛ mu.

AsubŌ yɛ nsɛnkyɛɛne wɔ Apam foforɔ no mu; ɛno nti awoforɔ betumi ama wabɔ wɔn mma asu, sɛ wɔbɛhyɛ bɔ sɛ wɔbetete mmɔfra no sɛ Akristoforɔ a.

Onipa a ɔrebɛgye asubŌ no betumi ayi deɛ ɛdidi soɔ yi mu baako: Sɛ wɔde nsuo bɛpete ne so, sɛ ɔbɛhwie nsuo no agu ne soɔ anaa sɛ ɔde onipa no bɛnu nsuo no mu.

Matthew 3:1-7; 28:16-20; Acts 2:37-41; 8:35-39; 10:44-48; 16:29-34; 19:1-6; Romans 6:3-4; Galatians 3:26-28; Colossians 2:12; 1 Peter 3:18-22

## 13

## AHYENSODEE A ETŌ SO DUMMIENSA

**AWURADE ADIDIE**

Yegyedi sɛ Awurade adidie ahyɛaseɛ firi Apam foforɔ mu a eyɛ Kronkron na Awurade Yesu na ɔhyehyɛɛ. Eyɛ n'afɔrebɔ wuo no ho nkaɛɛ, ne honhom mu nhyira bɔhyɛ a ɛwɔ Kristo mu. Awurade Adidie no wɔ hɔ ma wɔn a w'asiesie wɔn ho ne wɔn a ɔwɔ ho nteaseɛ. Deɛ ɔkɔ Awurade adidie no pae mu ka Awurade wuo no ho asɛm kɔsi sɛ ɔbɛba.

Exodus 12:1-14; Matthew 26:26-29; Mark 14:22-25; Luke 22:17-20; John 6:28-58; 1 Corinthians 10:14-21; 11:23-32.

## 14

## AHYENSODEE A ETŌ SO DUNNAN

**NYAME MU AYARESA**

Yegyɛ Bible nkyerɛkyerɛ a ɛfa Onyame mu ayaresa no di. Yɛhyɛ yɛn nkorɔfoɔ nkuran sɛ wɔmɔ mpaeɛ wɔ gyidie mu nhwehwe ayaresa mma ayarefoɔ. Yegyedi sɛ Onyankopɔn fa adɔkotaforɔ so sa nyarewa.

2 Kings 5:1-19; Psalm 103:1-5; Matthew 4:23-24; 9:18-35; John 4:46-54; Acts 5:12-16; 9:32-42; 14:8-15; 1 Corinthians 12:4-11; 2 Corinthians 12:7-10; James 5:13-16.

15

AHYENSODEE A ETŪ SO DUNUM

**KRISTO MMAEE A ETŪ SO MMIENU**

Ɛye Nasarenefoɔ gyidie se Awurade Yesu besan aba asaase so bio. Agyidifoɔ a w'awuo no besane asɔre bio, na wɔn a ɔtease wɔ Yesu mu no wɔɔɛfa wɔn mununkum mu akɔhyia Awurade wɔ wiem. Saa na yene Awurade betena daa.

Matthew 25:31-46; John 14:1-3; Acts 1:9-11; Philippians 3:20-21; 1 Thessalonians 4:13-18; Titus 2:11-14; Hebrews 9:26-28; 2 Peter 3:3-15; Revelation 1:7-8; 22:7-20.

16

AHYENSODEE A ETŪ SO DUNSI

**OWUSOREE, ATEMUO NE HYEBERE**

Nasarenefoɔ gyidi se awufoɔ besɔre bio. Ene se, ateneneefoɔ ne nnebɔneyefoɔ nyinaa besɔre aba nkwa mu na wɔn nnipadua ne wɔn honhom akabom – na wɔn a wɔgyee papa no besɔre atenase wɔ nkwa mu, na ɔɛɛbu wɔn a waye ɔɔne no kumfo.

Yegye daakye atemmuo no di se emu na onipa biara bepue Onyankopɔn anim na wabu n'aten sɛdeɛ ne nnwuma tee.

Yegyedi se wɔn a wɔgyee Yesu diieɛ na ɔgyee sitie maa no no, w'ahye wɔn ɔɔ se wɔɔbetena ase animuonyam ne daa nkwa mu. Wɔn a wampɛ se wɔɔɛsakyera wɔn adwene no beko daa amanehunu mu.

Genesis 18:25; 1 Samuel 2:10; Psalm 50:6; Isaiah 26:19; Daniel 12:2-3; Matthew 25:31-46; Mark 9:43-48; Luke 16:19-31; 20:27-38; John 3:16-18; 5:25-29; 11:21-27; Acts 17:30-31; Romans 2:1-16; 14:7-12; 1 Corinthians 15:12-58; 2 Corinthians 5:10; 2 Thessalonians 1:5-10; Revelation 20:11-15; 22:1-15.